



SN74AHCT574DW

Karolo ea Karolo	SN74AHCT574DW	Boemo ba RoHs	
Moetsi / Mochini	N/A	Boemo	144416 pcs stock
Tlhaloso ea Sehlahisoa	IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SOIC	Sekepe se Tsoang ho	Hong Kong
Datasheets	SN54/74AHCT574.pdf SN54/74AHCT574.pdf	Tsela ea Shipment	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

144416 pcs stock
Theko ea Bo-'mampuli

1 pcs	10 pcs	25 pcs	100 pcs	250 pcs	500 pcs	1000 pcs	2500 pcs
\$0.668	\$0.596	\$0.566	\$0.465	\$0.434	\$0.384	\$0.303	\$0.286

Fumana tlhaloso

Ka kopo tlanya "Fumana Quite" ebe u tlatsa masimo ohle a hlokalang. Re tla arabela kopo ea hau nakong ea lihora tse 24 ka lengolo-tsoibila. Haeba u thulana le mathata afe kapa afe, ka kopo tlhela molaetsa kapa u romelle lengolo-tsoibila info@global-ic.hk, 'me re tla khutlela ho uena kapele kamoo ho ka khonehang.

FUMANA TLHALOSO

oa SN74AHCT574DW

Tšebeliso ea Voltage	4.5V ~ 5.5V	Thapa	D-Type
Mofuta oa Trigger	Positive Edge	Package ea Lisebelisoa tsa Thepa	20-SOIC
Sehlooho	74AHCT	Package / Case	20-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
Package	Tube	Tlhahiso ea mofuta	Tri-State, Non-Inverted
Mocheso o sebetsang	-40°C ~ 85°C (TA)	Palo ea Lihlooho	1
Palo ea li-bits ka Element	8	Mofuta oa ho Thaba	Surface Mount
Max Propagation Delay @ V, Max CL	10.6ns @ 5V, 50pF	Bokhoni ba ho kenya	3 pF
Mosebetsi	Standard	Hona joale - Li-quiescent (Iq)	4 µA
Hona joale - Phatlalatso e phahameng, e tlaase	8mA, 8mA	Ho Tsamaea ha Clock	115 MHz
		Nomoro ea sehlahisoa	74AHCT574

Litaba tse Amanang



Infrineon e leka ho reka li-PCBs tse nchafatsang bakeng sa demo le liboto tsa eval

2023/07/28

Litaba tse tšehelitsoeng: bokamoso ba polokeho ea likoloi ka moralo

2023/04/19

Likhamera tsa tlhahlobo li lekanya ho fihlela 800NM ka tlhahiso

2023/08/11

12V kapa 48v Main Pr Power Pricos tsa 800W

2023/09/13

Show Hat

2023/09/7

Lefatše le kenelletseng: Puisano ea video - Li-Lorena ho R & D, moralo le Terran kapa-tolly e tsoaloe tlhahiso, ts'ehetsa libese tse supileng tsa satellite

2023/03/27

Toshiba e eketsa likhomo tse 'ne tsa pen tsa pen tse halikiloeng ka ho khaola tahlehel

2023/08/31

Li-PCBs tsa ho otloha li-PCBs ka har'a pono e bohlale ea pelo, le tse ling

2023/08/16

Litaba tse tšehelitsoeng: Ho itsamaela ka katleho: Ho fetolela ot le eona ka marang-rang a kamohelo ea indasteri

2023/09/18

Rohm e kopanya mokhanni ka Gan Hemt ho tlosa li-wom tsa vate liphiri

2023/08/31

Pono: Ultra-qalong ea hlaha le lithibelo tsa IOL li sebelisa Lorawan

2023/07/14